



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Ang Gamhanang Dios — Usa ka Pagtuon sa Bibliya nga KJV nga adunay mga Numero ni Strong

KINSA SI JESUS SA WALA PA MAG-BETHEHEM — ANG TINGOG SA DAGHANANG PORMA, ANG ANGHEL SA GINOO, ANG KAHUY SA IBABAW NI ISAAC

Doktrina nga Bibliyanhon nga Patukoranan — ang Ebanghelyo ni Jesu-Cristo

PULONG SA PAGSUGOD

Kini nga bahin nangutana kon kinsa si Jesus, sugod sa paglalang, diin ang Dios miingon, "Buhaton ta ang tawo sumala sa atong dagway." Kini nagasunod sa gitawag nga anghel ni Jehova, nga gikahibalag sa mga tawo nawong sa nawong ug gitawag nga Dios. Kini natapos sa kahoy nga gibutang sa taas ni Isaac, ang bugtong anak nga gihigugma ni Abraham. Ang matag tubag naggikan sa Bibliya mismo, sa kaugalingong mga pulong sa Bibliya.

TULO KA PANGUTANA NGA GITUBAG NINI NGA PAGTUON:

1. Kung ang Dios usa, kinsa ang "kami" nga nagsulti sa Genesis 1:26?
2. Kinsa ang anghel sa GINOO, nga gikahibalag sa mga tawo sa nawong ug nawong ug gitawag nga Dios?
3. Unsa ang gipaabot sa kahoy nga gibutang kang Isaac, ang bugtong anak?

BUKSAN NGA ANGKLA

Isaias 9:6 Kay nahimugso ang usa ka bata alang kanato, gihatag alang kanato ang usa ka anak nga lalaki; ug ang pagdumala anaa sa iyang abaga; ug pagatawgon ang iyang ngalan nga Kahibulongang Magtatambag, Gamhanan nga Dios, Walay Kataposang Amahan, Prinsipe sa Kalinaw.

MAY BATA NGA NATAWO + MAY ANAK NGA GIHATAG --> ANG IYANG NGALAN PAGATAWGON NGA ANG GAMHANANG DIOS.

Pito ka gatos ka tuig sa wala pa ang pagkatawo ni Jesus, usa ka propeta misulat nga kini nga bata pagatawgon Ang gamhanang Dios. Ang bata nga Jesus mihigda sa usa ka pasungan. Basaha hinay-hinay ang bersikulo. Ang mga bersikulo naghigot sa tibuok mensahe niini nga pagtuon.

A. ANG DIOS NGA MIINGON "MAGHIMO KITA" — USA KA DIOS, APAN LABAW SA USA NGA MISULTI

A1. Genesis 1:26 Miingon ang Dios, “Buhaton nato ang tawo sama sa atong hulagway, sunod kanato. Magdumala sila sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kawanangan, sa mga binuhing mga mananap, sa tibuok kalibotan, ug sa matag mananap nga nagakamang sa kalibotan.” (27) Gibuhat sa Dios ang tawo sama sa iyang hulagway. Gibuhat niya siya sama sa iyang kaugalingong panagway. Gibuhat niya ang babaye ug ang lalaki.

BUHATON NATO ANG TAWO SAMA SA ATONG HULAGWAY, SUNOD KANATO --> GIBUHAT SA DIOS ANG TAWO SAMA SA IYANG HULAGWAY.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Basaha ang Genesis 1:26 ug ang Genesis 1:27 nga managsama. Ayaw paluyaha ang kalainan tali sa duha ka bersikulo. Ang Genesis 1:26 nag-ingon "kita" ug "atong." Ang Genesis 1:27 nag-ingon "iyang kaugalingong dagway" ug "ang Dios naglalang," pareho nga singular. Ang Bibliya nagpahayag sa duha ka bersikulo nga magkatapad nga walay pagpangayo og pasaylo. Ang Bibliya yano lamang nagpahayag sa duha.)

A2. Genesis 3:22 Si Yahweh nga Dios miingon, “Karon ang tawo nahimong sama na kanato, nga nasayod sa maayo ug sa daotan. Busa karon kinahanglan dili na siya tugotan nga makakab-ot niini sa iyang kamot, ug makakuha gikan sa kahoy sa kinabuhi, makakaon niini, ug unya mabuhi sa kahangtoran.”

ANG TAWO NAHIMONG SAMA SA USA KANATO, SA PAGKAHIBALO SA MAAYO UG DAUTAN.

A3. Genesis 11:7 Umari kamo, manganaog kita ug libogon ang ilang pinulongan didto, aron nga dili na sila magkasinabot sa usag-usa.”

MANLUGSONG KITA + LISANGON ANG ILANG SINULTIHAN.

A4. Isaias 6:8 Nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, “Kinsa man ang akong ipadala; kinsa man ang molakaw alang kanato?” Unya miingon ako, “Ania ako; ipadala ako.”

KINSA MAN ANG MOLAKAW ALANG KANATO + UNYA MIINGON AKO?

(Akong personal nga mga hunahuna: Tan-awa pag-ayo ang Isaias 6:8. Ang Isaias 6:8 adunay duha ka porma sa parehong tudling-pulong: "Kinsa ang akong ipadala" ug "kinsa ang moadto alang kanamo." Ang mao gihapon nga nagsulti naggamit sa singular nga porma ug sa plural nga porma nga magkuyog. Kini dili sayop sa pagsulat. Kini dili paggamit sa Dios sa usa ka plural nga pulong aron ihulagway ang iyang kaugalingon nga nag-inusara. Ang mao gihapon nga sumbanan mahitabo sa daghang higayon, sa daghang lain-laing mga basahon sa Bibliya, sa milabay nga daghang mga siglo.)

A5. Deuteronomio 6:4 Paminaw, Israel: si Yahweh nga atong Dios usa ra. **[H259 echad ■]**

PAMINAW, ISRAEL: SI YAHWEH NGA ATONG DIOS USA RA.

(Ang akong personal nga hunahuna: Ang Deuteronomio 6:4 nagmando sa tibuok nga pagtuon. Adunay usa ka Dios. Wala'y duha ka dios. Wala'y tulo ka dios. Wala'y daghang dios. Bisan unsang bersikulo niini nga pagtuon nga magpasabot ug ikaduhang Dios sayop ug pagbasa. Ang Deuteronomio 6:4 mao ang sulayan alang niana. Timan-i ang pulong nga Hebreo nga gigamit niini nga bersikulo alang sa "usa." Ang pulong mao ang echad. Ang echad mao usab ang pulong nga gigamit sa dihang ang gabii ug buntag gitawag ug USA ka adlaw, bisan ang usa ka adlaw adunay duha ka bahin. Ang echad mao usab ang pulong nga gigamit sa dihang ang usa ka lalaki ug ang iyang asawa gitawag ug USA ka unod, bisan ang lalaki ug asawa duha ka tawo. Ang Biblia mipili ug pulong alang sa "usa" nga nagtugot ug labaw pa sa usa ka persona sa sulod niini. Ang Genesis 1:26 unya nagsulat sa gisulti sa Dios nga "buhaton ta.")

A6. Isaias 45:5 Ako si Yahweh, ug wala nay laing Dios gawas kanako. Sangkapan ko ikaw sa hinagiban alang sa gubat, bisan wala pa nimo ako mailhi;

AKO MAO SI JEHOVA + WALAY LAIN + WALAY DIOS GAWAS KANAKO.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna: Ang Isaias 45:5 nagpahayag sa pikas bahin niini nga kamatuoran. Kini nga pagtuon dili molikay sa Isaias 45:5. Ang Dios nagpahayag sa tin-aw nga walay Dios gawas kaniya. Bisan unsa ang makaplakan niini nga pagtuon sa nahibiling mga panid dili gayod makadugang ug ikaduhang Dios. Ang matuod nga makaplakan niini nga pagtuon mas talagsaon ug mas maayo pa kay sa ikaduhang Dios. Kini nga pagtuon makaplakan ang usa ka Dios nga nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tawo.)

B. ANG USA NGA GITAWAG NGA MANULONDA SA GINOO — NGA GITAWAG USAB NGA DIOS

Ang pulong Hebreohanon nga gihubad nga "anghel" mao ang malak (H4397). Ang malak nagpasabot og usa nga gipadala. Ang malak naghigot sa buluhaton sa tawo nga gipadala, dili sa kinaiya niining tawhana. Timan-i kon unsa ang gihimo sa Biblia niining piho nga gipadala nga tawo sa mga asoy sa ubos.

B1. SI HAGAR SA KAMINGAWAN — GINGANLAN NIYA SIYA

Genesis 16:7 Nakaplagan siya sa anghel ni Yahweh didto sa tuboran sa tubig nga anaa sa kamingawan, ang tuboran nga anaa sa agianan paingon sa Shur. **[H4397 malak ■]** (8) Miingon siya, “Hagar, sulugoon ni Sarai, asa ka man gikan ug asa ka man moadto?” Ug miingon siya, “Milayas ako gikan sa akong agalong babaye nga si Sarai.” (9) Ang anghel ni Yahweh miingon kaniya, “Balik ngadto sa imong agalon nga babaye ug pailalom sa iyang pagdumala.” (10) Unya ang anghel ni Yahweh nag-ingon kaniya, “Padaghanon ko pag-ayo ang imong mga kaliwat, aron mahimo silang hilabihan ka daghan ug dili maihap.”

ANG MANULONDA SA GINOO MIINGON, PADAGHANON KO GAYUD ANG IMONG KALIWATAN.

Genesis 16:13 Busa ginganlan niya si Yahweh nga nakigsulti kaniya, “Ikaw ang Dios nga nakakita kanako,” kay miingon siya, “Magpadayon ba ako sa pagtan-aw, bisan ug nakakita na siya kanako?”

BUSA GINGANLAN NIYA SI YAHWEH NGA NAKIGSULTI KANIYA, “IKAW ANG DIOS NGA NAKAKITA KANAKO.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Duha ka butang sa Genesis 16 kinahanglan makapahunong sa magbabasa. Una, kadtong gitawag nga "ang manolonda ni Jehova" miingon "Padaghanon ko ang imong kaliwat." Ang manolonda ni Jehova wala moingon nga "si Jehova magpadaghan sa imong kaliwat." Ang manolonda ni Jehova nagsulti isip usa nga naghimo sa pagpadaghan. Ikaduha, ang teksto sa Bibliya mismo, dili ang opinyon ni Hagar; nagtawag niining manolonda ni Jehova nga "si Jehova nga nakigsulti kaniya." Gitawag ni Hagar kining maong tawo nga "Ikaw ang Dios." Ang tigsaysay sa basahon sa Genesis nagauyon kang Hagar.)

B2. ANG KAMOT LABAW SA CANANG ISAAC — NANUMPA SIYA PAGPASUBAY SA IYANG KAUGALINGON

Genesis 22:11 Ug unya ang anghel ni Yahweh mitawag kaniya gikan sa langit ug miingon, “Abraham, Abraham!” ug miingon si Abraham, “Ania ako.” (12) Miingon siya, “Ayaw pagbakyawa ang imong kamot batok sa bata, ni modagmal kaniya, kay nasayod na ako nga nahadlok ka sa Dios, sa pagpakita nga wala mo gihikaw ang imong anak nga lalaki, ang bugtong mong anak nga lalaki gikan kanako.”

ANG BUGTONG MONG ANAK NGA LALAKI GIKAN KANAKO.

Genesis 22:15 Ang anghel ni Yahweh mitawag kang Abraham sa ikaduhang higayon gikan sa langit (16) ug miingon—mao kini ang mensahe ni Yahweh, “Pinaagi sa akong kaugalingon manumpa ako nga tungod sa imong pagbuhat niining butanga, ug wala mihikaw sa imong anak nga lalaki, nga imong bugtong anak, (17) pagapanalanginan ko gayod ikaw ug padaghanon pag-ayo ang imong kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ug sama kadaghan sa mga balas sa baybayon; ug ang imong kaliwatan manag-iya sa mga ganghaan sa ilang mga kaaway. (18) Pinaagi sa imong kaliwatan mapanalanginan ang tanang kanasoran sa kalibotan, tungod kay mituman ka man sa akong tingog.”

PINAAGI SA AKONG KAUGALINGON NANUMPA AKO, MIINGON ANG GINOO --> DIHA SA IMONG BENIHON MABULAHAN ANG TANANG KANASURAN SA YUTA.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna: Palandunga ang duha ka mga hugpong sa mga pulong sa Genesis 22:11-18. Ang unang hugpong sa mga pulong mao ang, "Wala mo pagdumili ang imong anak gikan KANAKO." Si Abraham naghalad sa iyang anak ngadto sa Dios. Ang mamumulong niini nga hugpong sa mga pulong nag-ingon nga ang anak wala idumili gikan sa mamumulong. Ang ikaduhang hugpong sa mga pulong mao ang, "Tungod sa akong kaugalingon nanumpa ako, nag-ingon si Jehova." Kaniadtong karaan, ang usa ka tawo manumpa pinaagi sa usa nga labaw pa kaniya. Ang usa ka linalang nga mensahero nga lamang nagdala sa mensahe dili manumpa pinaagi sa iyang kaugalingon. Ang usa ka linalang nga mensahero dili mopirma sa panumpa uban sa pakigsaad nga ngalan sa Dios. Ang Hebreo 6:13 naghatag sa katarungan. Ang Hebreo 6:13 nagaingon nga ang Dios nanumpa pinaagi sa iyang kaugalingon nga kaugalingon. Ang Hebreo 6:13 nagpahayag sa katarungan: "kay siya walay bisan kinsa nga labaw pa kaniya nga iyang arang ikapanumpa.")

B3. NAKIG-BUGNO SI JACOB SA USA KA TAWO — UG GINGALAN ANG DAPIT NGA "ANG NAWONG SA DIOS"

Genesis 32:24 Nag-inusara nalang si Jacob, ug adunay usa ka tawo nga nakiglayog kaniya hangtod sa pagka-kaadlawon. (25) Sa pagkakita sa tawo nga dili niya mapildi si Jacob, iyang gihapak ang dapidapi ni Jacob. Nalisa ang dapidapi ni Jacob sa dihang nakiglayog siya kaniya. (26) Miingon ang tawo, “Buhii na ako kay hapit na mabuntag.” Si Jacob miingon, dili ko ikaw buhian gawas king imo na akong panalanginan.”

DUNAY USA KA TAWO NGA NAKIGDUMOG KANIYA --> DILI KO IKAW BUHIAN, GAWAS KON PANALANGINAN MO AKO.

Genesis 32:28 Ang tawo miingon, “Dili na Jacob ang imong ngalan, kung dili Israel na. Kay nakiglayog ka sa Dios ug sa mga tawo ug midaog.” (29) Nangutana si Jacob kaniya, “Palihog suginli ako sa imong ngalan.” Mitubag siya, “Nganong nangutana ka man sa akong ngalan?” Ug unya gipanalanginan niya siya didto. (30) Gitawag ni Jacob ang dapit ug Peniel kay miingon siya, “Nakita ko ang panagway sa Dios, ug naluwas ang akong kinabuhi.”

SAMA SA PRINSIPE, MAY GAHUM KA UBAN SA DIOS --> NAKITA KO ANG DIOS SA NAWONG UGNAWONG, UG ANG AKONG KINABUHI GILUWAS.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Ang teksto sa Genesis 32 nagtawag niining tawhana ug lalaki. Kining lalaki nga nakigbugno kang Jacob nag-ingon nga si Jacob adunay gahom UBAN SA DIOS. Ginganlan ni Jacob ang dapit ug "ang nawong sa Dios." Miingon si Jacob nga naluwas ang iyang kinabuhi. Nangutana si Jacob niining lalaki mahitungod sa ngalan. Wala mahatagan si Jacob ug ngalan, kondili usa lamang ka pangutana nga gibalik kaniya. Hinumdomi kining wala matubag nga pangutana bahin sa ngalan. Ang samang pangutana mobalik pag-usab, sa lahi nga basahon sa Biblia, gatosan ka tuig human niini.)

B4. ANG SEMBAK NGA NAGDILAAB — ANG ANGHEL NGA MAO ANG AKO MAO

Exodo 3:2 Didto mipakita ang anghel ni Yahweh kaniya diha sa nagkalayo nga sampinit. Mitan-aw si Moises, ug tan-awa, nagkalayo ang sampinit, apan wala kini masunog. (3) Miingon si Moises, “Moduol ako ug tan-awon kining kahibulongan nga butang, nganong wala man nasunog ang sampinit.” (4) Sa dihang nakita ni Yahweh nga mipaduol siya aron motan-aw, gitawag siya sa Dios gikan sa sampinit ug miingon, “Moises, Moises.” Miingon si Moises, “Ania ako.” (5) Miingon ang Dios, “Ayaw pagpaduol! Huboa ang imong mga sapatos, kay ang dapit nga imong gitindogan mao ang yuta nga gigahin alang kanako.” (6) Midugang pa siya, “Ako ang Dios sa imong amahan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob.” Unya gitabonan ni Moises ang iyang nawong, tungod kay nahadlok siya nga motan-aw sa Dios.

ANG ANGHEL SA GINOO MIPAKITA DIHA SA DILAB SA KALAYO --> GITAWAG SIYA SA DIOS GIKAN SA TUNGA SA SEMAK.

Exodo 3:14 Miingon ang Dios kang Moises, “AKO MAO AKO.” Miingon ang Dios, “Kinahanglan nga sultihan nimo ang mga Israelita nga, 'AKO ang nagpadala kanimo.'”

AKO MAO ANG AKO MAO --> ANG AKO MAO ANG NAGPADALA KANAKO NGADTO KANINYO.

(My personal thoughts: Exodus 3:2 says the angel of the LORD. Exodus 3:4 says the LORD, and God. The same bush, the same fire, and the same voice appear in both verses, two verses apart. The Bible never treats this as a contradiction. This same voice then gives the name that Israel would carry for ever: I AM THAT I AM.)

B5. SI MANOAH UG ANG IYANG ASAWA — ANG NGALAN NGA KAHIBULONGAN

Mga Maghuhukom 13:3 Mitungha ang manulonda ni Yahweh atubangan sa babaye ug miingon kaniya, “Tan-awa karon, dili ka man mabuntis ug makapanganak, apan mahimo kang mabuntis ug manganak ug batang lalaki.

MITUNGHA ANG MANULONDA NI YAHWEH ATUBANGAN SA BABAYE UG MIINGON KANIYA --> APAN MAHIMO KANG MABUNTIS UG MANGANAK UG BATANG LALAKI.

Mga Maghuhukom 13:17 Miingon si Manoa ngadto sa manulonda ni Yahweh, “Unsay ngalan nimo, aron makapasidungog kami kanimo sa dihang matuman ang imong pulong?” **[H6383 piliy ■]** (18)

Miingon ang manulonda ni Yahweh ngadto kaniya, “Nganong nangutana ka man sa akong ngalan? Kahibulongan kini!”

NGANONG NANGUTANA KA MAN SA AKONG NGALAN? KAHIBULONGAN KINI?

Mga Maghuhukom 13:20 Sa dihang ang kalayo sa halaran paingon sa panganod, ang manulonda ni Yahweh mikayab uban sa kalayo nga gikan sa halaran. Nakita kini ni Manoah ug sa iyang asawa ug miyukbo sila nga gidapat sa yuta ang ilang mga dagway. (21) Wala na mitungha pag-usab ang manuonda ni Yahweh kang Manoa ug sa iyang asawa. Unya nasayran ni Manoa nga manulonda diay kadto ni Yahweh. (22) Miingon siya sa iyang asawa, “Nakasiguro gayod ako nga mamatay kita, tungod kay atong nakita ang Dios!”

ANG MANULONDA NI JEHOVA MISAKA SA KALAYO SA HALARAN --> KITA MAMATAY GAYUD, KAY NAKAKITA KITA SA DIOS.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Adunay tulo ka butang nga labaw nga nabantog sa Maghuhukom 13. Nangayo si Manoa sa ngalan, sama gayod sa gibuhat ni Jacob sa Genesis 32. Ang ngalan gitagoan pag-usab gikan kang Manoa, niining higayona uban sa gipahayag nga hinungdan. Ang Hebreohanong pulong nga gihatag alang niana nga hinungdan mao ang piliy (H6383). Ang KJV naghubad sa piliy nga "sekreto." Ang piliy nagpasabot nga tinaha kaayo aron mahibaloan. Ang piliy naggikan sa samang gamot sa pele (H6382), ang pulong nga gihubad nga "Kahibulongan" sa Isaias 9:6, diin ginganlan ang bata nga natawo alang kanato. Kining mao ra nga anghel sa GINOO mitungas dayon diha sa dilaab sa halaran. Ang kaugalingong hinapos ni Manoa dili "nakakita kita ug anghel." Ang hinapos ni Manoa mao ang "nakakita kita sa Dios.")

B6. ANG KAPITAN SA GAWAS SA JERICHO — GISIMBA, UG GIHUBO ANG SAPATOS

Josue 5:13 Sa dihang atua si Josue duol sa Jerico, giyahat niya ang iyang mga mata ug mitan-aw, ug tan-awa, adunay tawo nga nagtindog diha sa iyang atubangan; gihulbot niya ang iyang espada ug anaa kini sa iyang kamot. Miadto si Josue kaniya ug miingon, “Dapig ka ba kanamo o sa among mga kaaway?”

[H8269 sar ■] (14) Miingon siya, “Wala niana. Kay ako ang pangulo sa kasundalohan ni Yahweh. Karon mianhi ako.” Unya mihapa si Josue sa yuta aron sa pagsimba ug miingon kaniya, “Unsa man ang isulti sa akong agalon sa iyang alagad?” (15) Ang pangulo sa kasundalohan ni Yahweh miingon kang Josue, “Huboa ang imong sandalyas gikan sa imong mga tiil, tungod kay ang dapit nga imong gitindogan balaan.” Ug gibuhat kini ni Josue.

MIHAPA SI JOSUE SA YUTA, UG MISIMBA --> HUBOA ANG IMONG SAPATOS SA IMONG TIIL; KAY ANG DAPIT NGA IMONG GITINDOGAN BALAA.

LAHI NGA PANAN-AW, MISMONG PANGHITABO — duha ka tawo gisugo sa paghubo sa ilang mga sandalyas

Exodo 3:5 Miingon ang Dios, “Ayaw pagpaduol! Huboa ang imong mga sapatos, kay ang dapit nga imong gitindogan mao ang yuta nga gigahin alang kanako.”

HUBOA ANG IMONG MGA SAPATOS, KAY ANG DAPIT NGA IMONG GITINDOGAN MAO ANG YUTA NGA GIGAHIN ALANG KANAKO.

(Akong personal nga mga hunahuna: Matikdi ang mao gihapon nga sugo, sa halos parehong mga pulong, nga gihatag ngadto sa duha ka lain-laing mga tawo, gatosan ka tuig ang gilay-on. Didto sa sampinit, ang sugo naggikan sa tingog nga gitawag sa teksto sa Bibliya nga ang GINOO ug ang Dios. Didto sa gawas sa Jerico, ang sugo naggikan sa usa ka tawo nga nagtindog didto uban ang usa ka espada sa iyang kamot. Kining tawhana sa gawas sa Jerico nagtugot kang Josue nga mohapa ug mosimba niining tawhana. Kining tawhana sa gawas sa Jerico wala mopugong kang Josue gikan sa pagsimba. Itandi kana sa unsay gibuhat sa usa ka tinuod nga gilalang nga anghel sa dihang ang usa ka tawo mosulay sa pagsimba sa maong anghel. Ang anghel miingon, "Ako mao ang imong isigkaulipon" (Pinadayag 19:10). Ang anghel miingon, "simbaha ang Dios" (Pinadayag 22:9). Si Juan misulay sa pagsimba sa usa ka anghel sa makaduha. Usa ka anghel midumili sa pagsimba ni Juan sa makaduha. Walay midumili sa pagsimba ni Josue sa gawas sa Jerico.)

B7. KARON ANG BAG-ONG TUGON NAGA-INGON UG BUTANG NGA TIN-AW KAAYO

Juan 1:18 Wala pa gayoy nakakita sa Dios sukad kaniadto. Ang usa ug bugtong nga Dios, nga anaa sa dughan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya. **[G1834 exegeomai ■] [G3439 monogenes ■]**

WALA GAYUD MAKAKITA SA DIOS BISAN KANUS-A ANG BISAN KINSA NG TAWO --> ANG BUGTONG ANAK NG GIPANGANAK MAO ANG MIPADAYAG KANIYA.

Juan 5:37 Ang Amahan nga nagpadala kanako sa iyang kaugalingon nagpamatuod mahitungod kanako. Ni wala pa kamo sukad nga nakadungog sa iyang tingog ni nakakita sa iyang pamarog.

NI WALA PA KAMO SUKAD NG NAKADUNGOG SA IYANG TINGOG NI NAKAKITA SA IYANG PAMAROG.

1 Timoteo 6:16 Siya lang gyud ang walay kamatayon nga nagpuyo sa kahayag nga dili maduolan. Walay tawo nga nakakita kaniya o nga makatan-aw kaniya. Sa iya ang pagtahod ug walay hangtod nga kagamhanan. Amen.

NAGPUYO SA KAHAYAG NG WALAY TAWO NG MAKADUOL --> NG WALAY TAWO NG NAKAKITA, NI MAKAKITA.

Karon ibutang ang duha ka bahin sa Biblia nga magkatapad ug basaha ang duha ka bahin nga magkauban.

Ang Daang Tugon nagaingon, sa balikbalik, nga ang mga tawo NAKAKITA niini nga persona, nakigsulti niini nga persona, nangaon sa atubangan niini nga persona, nagsangka niini nga persona, ug nabuhi.

Ang Bag-ong Tugon nag-ingon, sa tin-aw ug sa tulo ka higayon, nga walay tawo nga nakakita na sa Dios nga Amahan, ug walay tawo nga makakita sa Dios nga Amahan.

Ang duha ka pahayag tinuod. Ang tawo nga nakita sa mga tawo diha sa Daang Tugon ug ang Amahan nga wala makita sa mga tawo dili, tungod niini, ang samang persona. Gisulti ni Juan kung kinsa ang persona nga nakita. Miingon si Juan nga ang persona nga nakita mao ang bugtong Anak, ang Anak nga anaa sa sabakan sa Amahan. Miingon si Juan nga ang bugtong Anak nagdala sa Dios nga Amahan pagawas diin ang Dios nga Amahan makita.

[MGA BERSIKULO NG GITAGO SA USA — WALAY USA KA BERSIKULO NG MAG-INGON NIINI NG NAG-INUSARA]

(Ang akong personal nga hunahuna: Pagbantay ug pagmatinud-anon gayod dinhi, kay dinhi mismo mahimong magsugod ang usa ka tawo sa pagdugang sa Bibliya. Unsa ang DIRETSO NG GIPAHAYAG: ang mismong teksto sa Daang Tugon nagtawag niining pinadala nga tawo nga LORD ug Dios, ug ang mga tawo nga nakigkita niini nga pinadala nagsulti sa samang butang. Kanang bahina dili usa ka konklusyon. Kanang bahina mao ang giingon sa mga pulong. Unsa ang NAABOT PINAAGI SA PAGSUMPAY SA MGA BERSIKULO: nga kining piho nga makita nga tawo mao gayod ang Anak. Walay bisan usa ka bersikulo nga nag-ingon "ang anghel sa LORD sa Genesis 16 mao si Jesus." Kini nga konklusyon naabot pinaagi sa pagbutang sa Juan 1:18, Juan 5:37, ug 1 Timoteo 6:16 tapad sa mga asoy sa Daang Tugon ug sa pagpangutana kung kinsa ang nakita. Mao kana ang hinungdan nga ang tag anaa didto, ug ang tag magpabilin didto.)

B8. UG ANG MENSAHERO-NGA-MAO-ANG-GINOO MITUNGHA PA GIHAPON SA KATAPUSAN GAYUD SA DAAN NG TUGON

Malaquias 3:1 “Tan-awa, ipadala ko ang akong mensahero, ug andamon niya ang dalan alang kanako. Unya ang Ginoo nga inyong gipangita, kalit lang motungha diha sa iyang templo. Ang mensahero sa kasabotan nga inyong gikahimut-an, tan-awa, moabot na siya,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan.

[H4397 malak ■]

IPADALA KO ANG AKONG MENSAHERO + SIYA MAOY MOANDAM SA DALAN SA AKONG ATUBANGAN --> ANG GINOO SA KALIT MOANHA SA IYANG TEMPLO, BISAN ANG MENSAHERO SA PAKIGSAAD.

LAHI NGA PANGLANTAW, PAREHAS NGA TAHO — ang sinugo nga gisaad, ug ang sinugo nga naila

Marcos 1:2 Ingon sa nahisulat sa Isaias ang propeta, “Tan-awa, akong ipadala ang akong mensahero sa imong atubangan, ang usa nga moandam sa imong agianan. (3) “Ang tingog sa usa ka tawo nagtawag ngadto sa kamingawan, 'Himoa nga andam ang dalan sa Ginoo, Himoa ang iyang agianan nga tul-id.” (4) Sa pag-abot ni Juan, siya nangbawtismo didto sa kamingawan ug nagwali sa pagbawtismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.

TAN-AWA, AKONG IPADALA ANG AKONG MENSAHERO SA IMONG ATUBANGAN --> HIMOA NGA ANDAM ANG DALAN SA GINOO.

(Akong personal nga mga hunahuna: Ang Malaquias 3:1 nagngalan ug duha ka gipadala nga tawo sa usa lang ka bersikulo. Ang usa ka gipadala nga tawo mouna aron limpyohan ang dalan. Ang lain nga gipadala nga tawo gitawag ug "ang Ginoo" ug "ang mensahero sa pakigsaad." Kining ikaduha nga gipadala nga tawo mao ang moabot sa kaugalingong templo sa Ginoo. Gisugdan ni Marcos ang Ebanghelyo ni Marcos pinaagi sa pagkutlo niini gayong linya gikan sa Malaquias 3:1. Ginganlan ni Marcos ang tigalimpyo sa dalan ingon si Juan, didto sa kamingawan. Kini nagbilibin sa ikaduhang gipadala nga tawo nga wala hingalani ni Marcos nianang panahona. Ang Daang Tugon nagtapos nga naghulat sa usa ka mensahero nga mao ang Ginoo. Ang Bag-ong Tugon nagsugod uban niining sama nga mensahero nga naglakaw sulod.)

C. ANG KAHoy NGA GIPAHAMTANG SA BUGTONG ANAK — SI ABRAHAM UG SI ISAAC SA BUKID

C1. Genesis 22:2 Unya miingon ang Dios, “Dad-a ang imong anak, ang bugtong mong anak nga lalaki nga si Isaac nga imong hinigugma, ug adto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya didto ingon nga halad sinunog sa usa sa mga kabukiran didto, nga akong isulti kanimo. **[H3173 yachiyd ■]**

KUHAA KARON ANG IMONG ANAK, ANG IMONG BUGTONG ANAK NGA SI ISAAC, NGA IMONG GIHIGUGMA --> IHALAD SIYA DIHA NGA HALAD-NGA-SINUNOG.

C2. Genesis 22:6 Unya gikuha ni Abraham ang sugnod alang sa halad sinunog ug gipapas-an kini kang Isaac nga iyang anak. Gidala niya sa iyang kamot ang kalayo ug ang punyal; ug nangadto na silang duha. **[H6086 ets ■]**

UNYA GIKUHA NI ABRAHAM ANG SUGNOD ALANG SA HALAD SINUNOG UG GIPAPAS-AN KINI KANG ISAAC NGA IYANG ANAK --> UG NANGADTO NA SILANG DUHA.

(Ang akong personal nga mga panabot: Sa Genesis 22:6, ang amahan wala magdala sa kahoy. Si Isaac maoy nagdala sa kahoy pataas sa bungtod. Ihaya ni Abraham si Isaac sa ibabaw niana nga kahoy. Ang pulong nga Hebreohanon alang niana nga kahoy mao ang ets (H6086). Ang ets mao ang kasagarang pulong alang sa buhi nga kahoy. Ang ets mao usab ang kasagarang pulong alang sa gitagas nga troso. Ang ets mao gihapon ang pulong nga gigamit alang sa kahoy sa kinabuhi. Ang ets mao gihapon ang pulong nga gigamit alang sa kahoy diha sa taliwala sa tanaman.)

C3. Genesis 22:7 Nakigsulti si Isaac sa iyang Amahan ug miingon, “Amahan ko.” ug mitubag siya, “Ania ako, akong anak.” Miingon siya, “Tan-awa, may kalayo ug pangsugnod dinhi, apan diin na man ang karnero alang sa halad sinunog?” (8) Miingon si Abraham, “Ang Dios sa iyang kaugalingon magapatagbo sa karnero alang sa halad sinunog, anak ko.” Busa mipadayon na silang duha.

ASA MAN ANG NATING KARNERO PARA SA HALAD-NGA-SINUNOG? --> ANG DIOS MAGATAGANA SA IYANG KAUGALINGONG NATING KARNERO.

C4. Genesis 22:13 Mihangad si Abraham ug ania karon, sa iyang likod adunay laking karnero nga nagapos ang sungay sa kasagbotan. Giadto ug gikuha ni Abraham ang laking karnero ug gihalad ingon nga halad sinunog puli sa iyang anak.

USA KA KARNERO NGA LAKE NGA NASIKOT SA SAMPINIT PINAAGI SA IYANG MGA SUNGAY --> GIHALAD NIYA KINI ISIP HALAD-SINUNOG PULI SA IYANG ANAK.

Genesis 22:14 Busa gitawag ni Abraham kadtong dapita ug, “Si Yahweh ang magapatagbo,” ug gitawag kini niining panahona, “Sa bukid ni Yahweh ipatagbo kini.”

SA BUKID NI YAHWEH IPATAGBO KINI.

(Akong personal nga mga hunahuna: Palandunga pag-usab ang pangutana sa anak sa Genesis 22:7: hain ang nating karnero? Gitubag ni Abraham ang pangutana. Ang tubag ni Abraham miabot sa layo pa kay sa iyang nasayran. Miingon

si Abraham, "Ang Dios magatagana sa iyang kaugalingon ug nating karnero alang sa halad-nga-sinunog." Kanang mga pulong makadala ug duha ka kahulugan. Ang usa ka kahulugan mao nga ang Dios mokuha ug nating karnero alang sa iyang kaugalingong gamit. Ang laing kahulugan mao nga ang Dios motagana sa iyang kaugalingon isip ang nating karnero. Ang gitagana gayod sa Dios niadtong adlaw mao ang usa ka LAKING KARNERO, dili nating karnero. Ang laking karnero usa ka hingpit nga hamtong nga laking karnero. Kini nga laking karnero namatay puli sa anak, nasikop pinaagi sa mga sungay. Ang pangutana ni Isaac gitubag didto sa bukid sa usa ka pagsabot. Ang pangutana ni Isaac gibyaan usab nga bukas sa laing pagsabot. Aduna gihapoy nutang nga nating karnero. Ginganlan ni Abraham ang dapit uban sa saad diha sa umaabot nga panahon: "diha sa bukid ni Jehova kini pagatan-awon.")

LAHI NGA PANGHUNAHUNA, MAO RA GIHAPON ANG TABIL — ang anak nga nagdala sa kahoy, ug ang Anak nga midala sa krus

Genesis 22:6 Unya gikuha ni Abraham ang sugnod alang sa halad sinunog ug gipapas-an kini kang Isaac nga iyang anak. Gidala niya sa iyang kamot ang kalayo ug ang punyal; ug nangadto na silang duha.

GIPAHIMUTANG NI ABRAHAM ANG KAHoy DIHA SA IYANG ANAK NGA SI ISAAC --> NANGADTO SILANG DUHA UBAN SA USA'G USA.

Juan 19:17 Unya gikuha nila si Jesus, ug migawas siya, nga nagpas-an sa krus alang sa iyang kaugalingon, ngadto sa dapit nga gitawag "Ang Dapit sa Kalabira," nga sa Hebreo gitawag nga "Golgota."

UNYA GIkuHA NILA SI JESUS, UG MIGAWAS SIYA, NGA NAGPAS-AN SA KRUS ALANG SA IYANG KAUGALINGON.

Juan 19:18 Gilansang nila si Jesus didto, ug uban kaniya ang duha ka laing tawo, usa sa matag kilid, uban kang Jesus nga anaa sa tunga.

DIHA ILANG GILANSANG SIYA + SI JESUS SA TUNGA.

(Akong personal nga mga hunahuna: Usa ka amahan, usa ka bugtong anak nga gihigugma sa amahan, usa ka bungtod, kahoy nga gibutang sa likod mismo sa anak, ug ang anak nga naglakaw pataas nga nagpas-an niadtong kahoy. Kining talan-awon nahitabo sa duha ka higayon diha sa Bibliya. Sa unang higayon, sa Genesis 22, gipahunong sa Dios ang kutsilyo. Gibutang sa Dios ang usa ka baye nga karnero nga puli sa dapit sa anak. Sa ikaduhang higayon, didto sa krus, walay nagpahunong sa kamatayon. Niining higayona, ang Anak mao ang puli. Timan-i ang usa pa ka kalainan tali sa duha ka talan-awon. Nangutana si Isaac, "hain man ang nating karnero?" Walay tubag sa pangutana ni Isaac niadtong adlaw. Ang tubag miabot sa ulahi, didto sa Suba sa Jordan, gikan kang Juan. Gitudlo ni Juan ang usa ka tawo nga naglakaw padulong kaniya.)

C5. Juan 1:29 Sa sunod nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga paingon kaniya ug niingon, "Tan-awa, ania ang Nating Karnero sa Dios nga mokuha sa sala sa kalibotan!

TAN-AWA, ANIA ANG NATING KARNERO SA DIOS NGA MOKUHA SA SALA SA KALIBOTAN.

C6. Genesis 22:2 Unya miingon ang Dios, "Dad-a ang imong anak, ang bugtong mong anak nga lalaki nga si Isaac nga imong hinigugma, ug adto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya didto ingon nga halad sinunog sa usa sa mga kabukiran didto, nga akong isulti kanimo.

Juan 3:16 Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan, nga iyang gihatag ang bugtong niyang Anak, nga bisan kinsa ang motuo kaniya dili mamatay apan makabaton ug kinabuhing walay kataposan.

[G3439 monogenes ■]

ANG IMONG BUGTONG ANAK, NGA IMONG GIHIGUGMA --> GIHATAG NIYA ANG IYANG BUGTONG ANAK.

C7. Hebreohanon 11:17 Pinaagi kadto sa pagtuo nga si Abraham, human siya gisulayan, gihalad si Isaac. Oo, siya nga malipayong midawat sa mga saad naghalad sa iyang bugtong anak nga lalaki, (18) mahitungod kaniya nga kini ginaingon, "Gikan kang Isaac ang imong mga kaliwatan pagatawagong" (19) Si Abraham naghunahuna nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac gikan sa mga patay, ug sa mahulagwayong pagkasulti, iya gayod siyang naangkon pagbalik.

GIHALAD NIYA ANG IYANG BUGTONG NGA ANAK --> NAGHUNAHUNA NGA ANG DIOS MAHIMONG MOBANHAW KANIYA, BISAN GIKAN SA MGA PATAY.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Ang magsusulat sa basahon sa Hebreohanon migamit sa samang Gregong pulong alang kang Isaac nga gigamit ni Juan alang kang Jesus. Kana nga pulong mao ang "bugtong nga anak," monogenes (G3439). Ang magsusulat sa Hebreohanon nagsulti kanato kung unsa ang gihunahuna ni Abraham samtang naglakaw pasaka sa bukid. Naghunahuna si Abraham nga mahimo sa Dios ang pagbanhaw sa bata gikan sa mga patay. Giingnan ni

Abraham ang mga batan-ong lalaki sa tiilan sa bungtod, "Ako ug ang bata moadto didto ug mosimba, ug mobalik kaninyo." Nagdahom si Abraham nga makalakaw balik pagkanaog sa bukid uban ni Isaac. Nadawat ni Abraham pagbalik si Isaac, matod sa magsusulat sa Hebreohanon, "sa usa ka pananglitan." Ang pananglitan dinhi nagpasabot ug usa ka larawan o simbolo. Tulo ka adlaw human sa sugo, ang usa ka anak nga daw patay na mibalik nga buhi.)

USA KA NOTA MAHITUNGOD SA DAPIT — usa ka nagsuportang nota, dili usa ka pahayag nga tin-aw gihimo sa mga bersikulo

2 Cronicas 3:1 Unya gisugdan ni Solomon ang pagtukod sa balay ni Yahweh didto sa Jerusalem sa Bukid sa Moria, diin nagpakita si Yahweh ngadto kang David nga iyang amahan. Giandam niya ang dapit nga giplano ni David alang niini, didto sa giokanan ni Arauna nga Jebusihanon.

UNYA GISUGDAN NI SOLOMON ANG PAGTUKOD SA BALAY NI YAHWEH DIDTO SA JERUSALEM SA BUKID SA MORIA.

[MGA BERSIKULO NGA GITAGO SA USA — WALAY USA KA BERSIKULO NGA MAG-INGON NIINI NGA NAG-INUSARA]

(Ang akong personal nga mga panghunahuna: Ang Genesis 22:2 naghingalan sa dapit nga gipadala sa Dios kang Abraham nga yuta sa Moriah. Ang 2 Cronicas 3:1 naghingalan sa dapit diin gitukod ni Solomon ang templo nga bukid sa Moriah, sa Jerusalem. Ang bukid sa hapit na nga paghalad kang Isaac ug ang bukid sa matag ulahing paghalad sa templo busa managsama ang ngalan. Ang Jerusalem mao usab ang samang siyudad diin ang mga sundalo naglansang kang Jesus sa gawas sa paril sa siyudad. Isulti lamang ang gisulti sa mga bersikulo. Ang mga bersikulo wala magsulti nga ang Golgota mao ang samang bato sa Moriah. Ang mga bersikulo naghisgot sa samang ngalan, sa samang kabungtoran, ug sa samang siyudad. Ang mga pulong mismo ni Abraham mao ang "sa bukid ni GINOO kini makita." Gisulti ni Abraham kining mga pulong sa umaabot nga panahon.)

PAGSIRA

Juan 8:56 Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita sa akong adlaw; nakakita siya niini ug siya nalipay.” (57) Ang mga Judio miingon kaniya, “Wala pa ikaw nagpangidaron ug 50, unya ikaw nakakita na kang Abraham?” (58) Miingon si Jesus kanila, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod moingon ako kaninyo, sa wala pa si Abraham, AKO anaa na.” (59) Unya mipunit sila ug mga bato aron sa pagbato kaniya, apan mitago si Jesus ug unya mibiya sa templo.

SA WALA PA MATAWO SI ABRAHAM, AKO MAO --> UNYA MIPULOT SILA UG MGA BATO AROD ILABAY KANIYA.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Ibutang kining duha ka talan-awon nga magkatapad ug tugoti ang kalainan nga motudlo. Sa kalibonan, ang tingog gikan sa kalayo miingon Ako Mao. Gitabonan ni Moises ang iyang nawong didto sa kalibonan. Sa templo, usa ka tawo nga nagtindog atubangan sa panon miingon Ako Mao. Ang panon mikuha ug mga bato. Ang panon wala malibog kon unsa ang giingon ni Jesus. Ang panon nakasabot pag-ayo kang Jesus. Ang panon naghukom nga ang mga pulong ni Jesus takos batohon. Matikdi usab nga si Jesus wala mag-ingon "sa wala pa matawo si Abraham, NAA AKO." Si Jesus miingon Ako Mao.)

PRAKTIS NGA QUIZ

1. Genesis 1:26 — Ug ang Dios miingon, Buhaton ta ang tawo sa atong dagway:

- a) sumala sa atong dagway
- b) tan-awa, kini maayo kaayo
- c) sa dagway sa Dios gibuhat niya siya

2. Genesis 16:13 — Ug ginganlan niya ang GINOO nga namulong kaniya:

- a) Ang Dios nagatan-aw kanako
- b) Nakita ko ang Dios sa nawong ug nawong
- c) Ania ako; paadtoa ako

3. Exodo 3:14 — Ug ang Dios miingon kang Moises:

- a) Ako ang Dios sa imong amahan

- b) AKO MAOY AKO
- c) Ako mao ang GINOO, ug walay lain gawas kanako

4. Juan 8:58 — Si Jesus miingon kanila, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, nagaingon ako kaninyo:

- a) Ang inyong amahan nga si Abraham naglipay sa pagtan-aw sa akong adlaw
- b) Sa wala pa matawo si Abraham, ako mao
- c) Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon

5. Maghuhukom 13:22 — Ug si Manoa miingon sa iyang asawa, Sa pagkatinuod mamatay kita:

- a) kay ako usa ka tawo nga may mahugaw nga mga ngabil
- b) kay ang dapit nga imong gitindugan balaan nga yuta
- c) tungod kay nakita namo ang Diyos

6. Josue 5:15 — Ug ang pangulo sa panon sa GINOO miingon kang Josue:

- a) Hukasa ang imong sapatos gikan sa imong tiil
- b) Dapig ka ba kanamo, o sa among mga kaaway?
- c) Bumalik ka sa imong agalon nga babaye

7. Genesis 22:8 — Ang Dios magatagana sa iyang kaugalingon ug usa ka nating carnero alang sa halad-nga-sinunog:

- a) ug gitungtong niini kang Isaac nga iyang anak
- b) busa nanlakaw silang duruha sa tingub
- c) tan-awa ang kalayo ug ang kahoy

YAWE SA TUBAG: 1-a, 2-a, 3-b, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b

GIUNSA PAGKASANGA KINI NGA PAGTUON

GIUNSA SA USA KA LANDONG PAGTUDLO NGADTO SA KAHAYAG: ANG KAHoy NGA GIPAPAS-AN SA LIKOD NI ISAAC (GENESIS 22:6) UG ANG KRUS NGA GIPAPAS-AN SA LIKOD SA ANAK (JUAN 19:17). ANG LANDONG MIPAKITA SA BUKID. ANG LAWAS MIPAKITA SA GAWAS SA SIYUDAD.

--> SANGA SA PAGTUON: ANG "KAMI" UG "AMONG" SA GENESIS 1:26, NGA GIHIUSA SA "USA KA GINOO" SA DEUTERONOMIO 6:4, MOPADULONG SA HINGPIT NGA PAGTUON BAHIN SA PAGKA-DIOS (GODHEAD). ANG PAGKA-DIOS USA LAMANG KA DIOS, DIIN ANG AMAHAN, ANG ANAK, UG ANG BALANG ESPIRITU GINGANLAN INGON NGA LAHI NGA MGA PERSONA SA TIBUOK BIBLIYA. KINI NGA PAGTUON NAGHIKAP LAMANG SA NGILIT NIANA NGA HINGPIT NGA PAGTUON.

--> POSIBLE NGA PAGPADAYAG: GIPANGUTANA NI JACOB ANG TIGSUMBAGAY DIHA SA GENESIS 32 MAHITUNGOD SA IYANG KAUGALINGONG NGALAN APAN GIBALIBARAN SIYA (GENESIS 32:29). GIPANGUTANA NI MANOA ANG MANOLONDA SA GINOO MAHITUNGOD SA IYANG KAUGALINGONG NGALAN UG GISULTIHAN NGA ANG NGALAN MAO ANG PILIY (H6383), SOBRA KA KAHIBULONGAN ARON MAHIBALOAN (MAGHUHUKOM 13:18). UNYA MIINGON SI ISAIAS NGA ANG BATA NGA NATAWO ALANG KANATO PAGATAWGON NGA KAHIBULONGAN, PELE (H6382), GIKAN SA MAO GIHAPONG GAMOT (ISAIAS 9:6). ANG NGALAN NGA GITAGOAN SA DAANG TUGON GIMANTALA IBABAW SA USA KA BATA. SA KATAPOSAN SA BIBLIA, SAMTANG NAGASAKAY PAGAWAS SA LANGIT, SI JESUS ADUNA GIHAPOY NGALAN NGA WALAY TAWO NGA NASAYUD GAWAS KANIYA LAMANG (PINADAYAG 19:12). ANG NGALAN GIHATAG, UG ANG NGALAN MAS LALOM PA KAY SA GITUDLO NIINING PAGTUON.

MGA YAWING PULONG SA GRIEGO

“bugtong natawo” — **G3439 monogenes** — natawo nga bugtong; usa ka matang; ang bugtong nga matang niini

Ang Monogenes gigamit alang sa Anak. Ang Monogenes gigamit alang kang Isaac sa Hebreohanon 11:17.

“gipahayag” — **G1834 exegeomai** — mangulo sa paggawas; magpagawas; isugilon sa hingpit; ipahibalo
Walay tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak nagpadayag sa Dios ngadto sa dayag diin ang Dios makita.

MGA YAWING PULONG SA HEBREOHANON

“anghel / mensahero” — H4397 malak — usa nga gipadala; sinugo; anghel

Kini nga pulong nagngalan sa usa ka sangyaw, dili sa usa ka kinaiya. Kini nga pulong gigamit alang sa mga tawo. Kini nga pulong gigamit alang sa mga propeta. Kini nga pulong gigamit alang sa langitnong mga binuhat. Kini nga pulong sa iyang kaugalingon dili gyud magsulti kanimo kon UNSA ang gipadala nga tawo. Kini nga pulong sa iyang kaugalingon nagsulti lamang kanimo nga ang usa ka tawo gipadala. Ang naglibot nga teksto sa Bibliya kinahanglang mosulti kanimo sa uban pa. Ang naglibot nga teksto sa Bibliya nagsulti gayod kanimo sa uban pa niining mga asoy.

“Dios” — H430 elohim — Diyos; mga diyos; ang matuod nga Diyos

Ang Elohim maoy usa ka porma nga plural. Ang Elohim gigamit sa balikbalik alang sa usa ka matuod nga Dios, uban sa mga berbo nga singular. Kining pulong sa iyang kaugalingon nagadala sa kahingpitan nga giusisa niini nga pagtuon.

“usa” — H259 echad — usa; nahiusa; una

Echad mao ang pulong sa "Ang GINOO nga atong Dios usa ka GINOO." Echad mao ang samang pulong nga gigamit alang sa gabii ug buntag nga gitawag nga USA ka adlaw. Echad mao ang samang pulong nga gigamit alang sa usa ka lalaki ug sa iyang asawa nga mahimong USA ka unod.

“bugtong nga anak” — H3173 yachiyd — lamang; usa lang; nag-inusara; hinigugma

Ang Genesis 22 nagtawag kang Isaac nga "imong bugtong anak" sa tulo ka lain-laing higayon. Ang Yachiyd nagpasabot sa usa ug bugtong.

“kahoy” — H6086 ets — usa ka kahoy; kahoy; troso; tabla; sungkod

Ang Ets usa ka pulong sa Hebreohanon nga naglakip sa buhi nga kahoy ug sa gitagik nga kahoy. Ang Ets mao ang pulong alang sa kahoy nga gipapas-an ni Abraham kang Isaac.

“tinago / kahibulongan” — H6383 piliy — katingalahan; hilabihan ka katingalahan nga dili masabtan

Ang Piliy mao ang pulong nga gihatag sa manolunda sa GINOO kang Manoah aron ihulagway ang iyang kaugalingong ngalan. Ang Piliy naggikan sa samang gamut sa ngalan nga pele diha sa Isaias 9:6.

“kapitan / prinsipe” — H8269 sar — usa ka pangulo nga tawo; usa ka pangulo; usa ka kapitan; usa ka prinsipe; usa ka magmamando

Ang Sar mao ang titulo nga giangkong sa tawo nga may hinulbot nga espada sa gawas sa Jerico.

“AKO MAO” — H1961 hayah — anaa; molungtad; mahimo

Ang Hayah mao ang gamot nga pulong ilalom sa "AKO MAO ANG AKO" didto sa nagdilaab nga sapinit.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Cebuano Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).